



CONSELH GENERAU D'ARAN

UAB
CEDOC
Donatiu

R-8761

Huelheton culturau d'Aran



Occitans, cuelhertz era pluma!!!

Eth Comitat Girondin dera lengua Occitana e dera Cultura Gascona organise un Concors Literari en lengua nòsta.

Programa:

Poësia: Tèma liure (ua òbra d'ua plana)

Pròsa: Conde o novèlla (pas mès de tres planes)

Eth concors ei dubèrt der 1 de gèr passat ar 1 de seteme d'enguan. Era data de liurament de prèmis serà eth dissabte 9 de noveme de 1996 en encastre dera jornada "Gironda Tèrra Occitana".

Entà mès donades podetz escrivuer ath "Comitat Girondin dera lengua Occitana e dera Cultura gascona" mairia-33490 Sent Macari o ben a 10, arrua de las Gravas-33210 Lengon. Se voletz ac podetz hèr per telefon: 56 63 13 72.

En Centre de Normalisacion Lingüistica deth Conselh Generau d'Aran vos pòden balhar tanben complida informacion sus aguest ahèr.

Remèrca: Se hètz memòria, rebrembaratz qu'en numerò 17 d'aguest huelheton vos parlàuem d'un concors bigordan d'expression gascona consistent en escrivuer en vers o en pròsa un conde entenut o ben creat sus eth tèma: Personatges des nòstres legendes. Veronica Barès e Manuela Ané deth CNL. an estat escuelhudes peth comitat organisador d'aguest concors coma membres deth jurat.

SOMARI

- *Occitans, cuelhertz era pluma!!!*
Manuèla Ané
- *Conservacion de pergamins*
Ma. Pau Gómez
- *Aran, ua val pirenенca.*
Isabèl Rufaste
- *Èster o estar*
Veronica Barès

ARAN, UA VAL PIRENENCA (DUSAU PART)

Era Val d'Aran ei formada per arròques de naturalesa calcàrea e silicea. Toti aguesti malhs patiren plegaments hè mès de 280 milions d'ans.

Ena veirina podetz veir eth Mapa geologic dera Val a on s'aprècien es tres granes zònes geologiques d'Aran: Les, Vielha e eth hons dera val. Es malhs mès antics se trapen ena zòna de Les. Tanben veiratz mòstres des diferents tipes d'arròques dera val: lòsa, marme, pèira de barrina, quarsita. Es arròques dera val se formèren en diferents periodes dera Èra Primària, hè uns 1000 milions d'ans.

Er aspècte actuau deth relèu aranés ei, sustot, eth resultat dera accion erosiuia des gèus que caperauen era val pendent era Èra Quaternaria, hè 2 milions d'ans. Era val, alavetz, ère aucupada per ua grana gelèra de 400 m. d'espessor. Era erosion deth gèu produsic es circs des cabeçades e es amples vals damb forma de "U".

Ena veirina podetz veir es Maquetes en tot representar era formacion geologica dera Val d'Aran. Es tres maquetes representen es tres fases de formacion des vals:

1) Abantes des glaciacions. Hè 2 milions d'ans, eth relèu ère d'origen fluvial, damb vals en forma de "V".

2) Era Val pendent era darrèra glaciacion. Era gelèra que caperaue era Val pendent era darrèra glaciacion (hè 70.000 ans) auie en Vielha un espessor de 300 m.

3) Eth relèu actuau. Es gelères an hèt es vals mès granes en forma de "U".

Eth clima d'Aran ei atlantic, damb precipitacions abondoses de nhèu e de ploja e temperatures baishes era màger part der an. Aguesta climatologia e eth relèu condi-

cionesen es diuèrsi tipes de paisatge. Degut ar emplaçament dera comarca en aiguavessant Nòrd deth Pirenèu, era vegetacion ei atlantica sustot en Baish Aran. Ena veirina podetz veir Diuèrsi paisatges naturaus:

1) Peth dejós des 1.000 mètres. Zòna estimada entà cultius e tòs prats. Tanben ath domèni deth bòsc aumit e des arbes pròpis d'arriberatge: casses, castanhèrs, herèishos, bibos e vimasses.

2) Entremiei des 1.000 as 2.000 mètres. Ei era zòna tenguda pes bòsqui. Ena prumèra listra domine eth pin ròi e er auedau. Peth dessús d'aguesti se trape eth pin nere.

3) Vegetacion des 2.000 mètres. Eth bòsc s'acabe e campen es peisheus que corresponen ara listra aupina.

En pròplieu huelheton explicaram eth dusau punt: Un pòble de lengua e cultura occitana.

CONSERVACION DES DOCUMENTS EN SUPÒRT PERGAMIN

Eth procès comence per trèir era lordèra damb una bròssa, Dempùs aplicaram povàs de goma e damb coton, ben doçament, anaram netejant. Un còp net eth pergamin, premaniram ua barreja d'aigua, alcòl e glicerina a parts iguales. Alavetz damb un pulverisader aumitejaram es pergamins entà hè-les domables. Quan eth pergamin presente era consisténcia de pèth acabada de cortir se met entre dus papèrs secants qu'absorviràn er excès d'aumitat. Sus es papèrs secants plaçaram ua taula de husta e ua quantitat de pes illimitat ath dessús. Tot aquerò permeterà qu'eth pergamin tornarà sua posicion originau.

ÈSTER O ESTAR?, aquera qu'ei era qüestión!

Infinitiu: ÈSTER

Gerondiu: EN TOT ÈSTER. EN ÈSTER. ESTANT
Participi: ESTAT, ESTADA, ESTADI, ESTADES

Infinitiu: ESTAR

Gerondiu: EN TOT ESTAR. EN ESTAR. ESTANT
Participi: ESTAT, ESTADA, ESTADI, ESTADES.

Comence a èster alarmant eth mau usatge que se hè en aranés d'aguesti dus verbs. Er emplec incorrècte ei provocat pera tendéncia que i a a calcar es construccions deth catalan e castelhan, sustot per part dera mainadèra.

En aranés eth verb **ESTAR** sonque se ten entà exprimir:

1- eth hèt de víuer en un lòc, "residir":

Es sòns oncles estàn en Barcelona (i viuen de manèra permanenta)
S'està a çò de sa tia (forma reflexiva)

2- eth hèt de demorar en un lòc, en castelhan "tardar" "quedarse" o "permanecer":

Tornarè lèu, non i estarè pas guaire (*no tardaré*)
Be i està plan! (*si que tarda*)
Està-te aciu, e non te botges! (*quedate aquí*)
Se i a volut estar ua auta estona (*ha querido quedarse*)
S'està tot eth dia dehòra (*permanece*)
A estat quinze dies en França (*ha estado*)
Està-te! (*estate quieto*)

3- eth hèt de convier:

Aguest chapèu non t'està pas guaire ben (*no te queda muy bien*)

Eth verb **ÈSTER** ath delà d'auer es madeishi emplecs que a en castelhan e catalan tanben n'a d'auti a on eth castelhan e a viatges eth catalan empleguen ESTAR:

| ÈSTER | | INCORRÈCTE |
|----------------------------|---------|-------------------------|
| Sò cansada | non pas | * estoungui cansada |
| Aguestes iranges son bones | " | *... estan bones |
| Ère seiguda | " | * estaua seiguda |
| Aué ei en Barcelona | " | * Aué està en Barcelona |
| Ei internada en espitau | " | * està internada |
| Aué èm a 12 d'abriu | " | * estam a 12 d'abriu |
| Ètz lhòcos | " | * estatz lhòcos |
| Aquerò ei venut | " | * està venut |
| Son en casa | " | * estan en casa |
| Ja vas melhor? | " | * ja estàs melhor? |

ÈSTER com auxiliar:

Ei malauta/ A estat malauta (ÈSTER en aranés)
Está enferma /Ha estado enferma (ESTAR en castelhan)
Està malalta/Ha estat malalta (ESTAR en catalan)

Entà exprimir era idia de continuitat, çò que equivau en castelhan a **estar + gerondiu** (**está estudiando**) en aranés ac exprimim damb ua forma simpla: **estudie**, e díder “**està estudiant**” ei un calc lingüistic.

Ara question **Qué hès?** (¿Que haces?) podem respóner damb ua forma SIMPLA : **estudiar/estudi, dinar/dini, liéger/liegi**, o damb er infinitiu seguit de **que + hèr**, jamès damb **estar + gerondiu**.

Qué hès?/Qué hèges?:

| (forma simpla) | (infinitiu seguit de que + hèr) | | |
|------------------|---------------------------------|---------|----------------------|
| estudiar, estudi | o, estudiar que hèsquí | non pas | * estongui estudiant |
| dinar, dini | o, dinar que hèm | | * estam dinant |
| liéger, liegi | o, liéger que hèja | | * estaua liegent |

Quin temps hè?

| | | | |
|---------------|---------------------------|---------|-------------------|
| Nhèue, nheuar | o, nheuar que hè | non pas | * està nheuant |
| Plò, plòir | o, a ploigut tota era net | non pas | * a estat ploient |

JUNTA PERMANENTA D'ARANÉS PRÒVES D'ARANÉS

Es matriculats en Cors d'Aranés 1995-96 que volguen auer eth CERTIFICAT de coneishement d'aranés enes nivèus A, A1, o B, pooiràn passar es pròves corresponentes,

Dia: 1 de Junh

Ora: tás 9,00 deth maitin.

Lòc: I.E.S. d'Aran (Institut d'Ensenhament segondari), Vielha

S'a metut ara venta en totes es libreries d'Aran
eth libre de Llorenç Sánchez Vilanova "La Val d'Aran",
eth Petit Diccionari de Frederic Vergés Bartau e
dus pòsters de flors e paisatges d'Aran
de José Ma. Solé Monlau

Conselh de Redaccion

*Isabèl Rufaste
Maria Pau Gómez
Manuela Ané
Veronica Barès*

Dessenh e Imprimaria

*Joan Leja
Difusion:
Rosèr Faure
Depòsit Legau: L-516-1994*